WIKIPEDIA

Lingua alladian

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **alladian** é unha lingua níxer-congo do grupo kwa que se fala en Costa do Marfil.

Alladian	
Falado en:	Costa do Marfil
Total de falantes:	23.000 (1999)
Familia:	
	Níxer-congo Atlántico-congo Kwa Avikam–alladian **Alladian**
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`---`
ISO 639-3:	`ald (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=ald)`

Índice

Distribución xeográfica
Falantes
Escrita
Véxase tamén
    Ligazóns externas

Distribución xeográfica

Fálase en 21 comunidades localizadas entre a costa e a lagoa de Ébrié no departamento de Jacqueville.

Falantes

23.000 (1993, datos do Ethnologue, aínda que poderían ser actualmente 30.000 segundo datos de Peoplegroups.org (http://www.peoplegroups.org/SearchResults.aspx?PID=Alladian&SelTbl=Language))

Escrita

En 1937 traduciuse ao alladian parte da Biblia e no ano 2005 publicouse a tradución do Novo Testamento.

Véxase tamén

Ligazóns externas

- O alladian no Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ald)

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_alladian&oldid=4606551"

A última edición desta páxina foi o 4 de xaneiro de 2018 ás 16:25.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.

Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.